ބީލަމާގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ޕްރޮޖެކްޓުގެ ނަން:	މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
އިޢުލާން ނަންބަރު:	(IUL)196-C/1/2024/09
އިޢުލާން ތާރީޚު:	28 ޖަނަވަރީ 2024

މިއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް:

މައުލޫމާތު:

- ލައިސަންސް އައުކުރަން ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ ތަފްސީލުކޮށް ތިރީގައިވާ ޖަދުވަލުގައި އެވަނީއެވެ.
- ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނީ މިއޮފީހުގެ ނަންމަތީގައެވެ.
- ލައިސަންސް އައުކުރަންވާނީ 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިއޮފީހުން އަންގާ ދުވަހަކަށެވެ.

License Renewal

- Licenses to be registered under our organization name: Prosecutor General’s Office of the Maldives

Qty	Details
215	Microsoft 365 Business Basic 1 Year Plan
10	Microsoft 365 Business Standard
2	Power BI Pro

ސެކްޝަން 1: ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު	
• ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންމެ ކުޑަ، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޑިރެކްޓަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.	ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ފަރާތްތައް
• "އެންމެ ކުޑަ، ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި" ތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.	

ތަފްޞީލު	#
ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމާއި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން	1
ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސާފުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ އެ ސުވާލެއް ފޮނުވަންވާނީ، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި އޮވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށެވެ. • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން: 2024 ފެބްރުއަރީ 06 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް • ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީނުވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ. • އީމެއިލް: procurement@pgoffice·gov·mv • ގުޅުއްވާނީ 3003287 އަށެވެ.	1·2
ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން.	2
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން: ތާރީޚު: 2024 ފެބްރުއަރީ 07 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ވެލާނާގެ 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ	2·1
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު	3
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ދެވޭވަރުގެ މީހަކު ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ޚާއްޞަ އުސޫލު ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.	3·1
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ހާޒިރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ އަންދާސީ ހިސާބެކެވެ. (އޮޕްޝަން އަލްޓަރ (01 (އެކެއް) އަދަދު ވުރެ ގިނައިން) ހިމަނާފައިވާ ނަމަވެސް، ހުށަހެޅި އަލްޓަރނޭޓިވް މިއޮފީހުން ބަލައިގަންނާނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެވެ.)	3·2
އީމެއިލް އަދި ފެކްސްގެ ޒަރިއްޔާއިން ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.	3·3

އަންދާޒީ ހިސާބުގައި ދެކޭ ނަންބަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިއްސާކުރާ ނަންބަރަކީ ބީލަން ފޮރުމާގެ ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ނަންބަރު ކަމުގައިވާން ވާނެވެ.	3.4
ބީލަމުގެ މުއްދަތަކީ ހަމަވާ ތާރީޚް އޮންނަންވާނީ ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.	3.5
އަދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބީލަން ފޮރުމާ ސޮއިކޮށް ކޮންޕެނީގެ ސްޓޭމްޕު ޖަހާފައި އޮންނަންވާނެވެ.	3.6
ބީލަން ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކޮންވެލޯޕެއް ސިޓީ އުރައަކަށްލާފައެވެ. ސިޓީ އުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ސިޓީ އުރައިގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯން ނަމްބަރު ލިޔެފާ އޮންނަން ވާނެއެވެ.	3.7
އަދި ހުށަހަޅުއްވާނީ ޕީއެސްޕީ (ޕީއެސްޕީއަން ރަޖިސްޓްރޭޝަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ) އާއި ޖޮއިންޓް އަދި ވަކިން އިންޑިވިޖުއަލް. އަދި އޮންނަންވާނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް އިންނަން. އަދި ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ ފޯމުގެ އަދި ހުށަހަޅާ ބައި ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.	3.8
މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން އެވޯޑްވާ ފަރާތަށް، ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ފައިސާއެއް ދައްކާފައި އޮތްނަމަ 07 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ފައިސާއެއް ދައްކަން ޖެހޭފަރާތެއްނަމަ ފައިސާދައްކާކަމުގެ ފަރާތެއްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	3.9
ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޑޮކިއުމަންޓްތައް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަންތައް ބަލައިގަނެފައިވާ އެޑް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ، އަގަށް ބަލައިގެން ކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ކުރިން ހުޅުވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ގެ ކަނޑައަޅާ ކުރުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމާވެއްޖެކެވެ.	3.10
މަޢުލޫމާތު ދެވިގެން މިއުޒިޔަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދޭނެ އ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެޓްގައި ސަރވިސް ކުރެވޭނެއެވެ.	3.11
ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިޑޭޝަން ޕާރމަނެންޓު ވިއްޔާ ނުވަތަ ވަރުކް ޕާރމިޓް ހިއްސާކުރަން، ކޮންޓްރެކްޓް ވެލިޑިޓީ ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހަމަވާ ނަމަ ކޮންޓްރެކްޓް ޕާރޓް ހިލޭ ކުރުމުގެ 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް މިއުޒިޔަމް ބަލަހައްޓާ ދެވޭނެއެވެ. އަދި ބޭސް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ހުށަހަޅާ ވަގުތަށް، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބޭސް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ޕްރީމިއަމް ވަކިން ދައްކަން ދޭނެވެ.	3.12
މަސައްކަތުގެ އަގުތަކުގައި މިމަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ އެހެނިހެން ޚަރަދު، މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތުގެ ބަޔަކަށް ދިނުމުގެ ފަރާތުން ވިއްކުމުން ދިނުމަށް، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.	3.13
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތަށް، މި މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ 500,000.00 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ނަމަ، ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ބީލަމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ %2 (ދެ އިންސައްތަ) ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރާ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން މިމަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.	3.14
މަސައްކަތް ވަކިވަރަކަށް ދާންނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ފަރާތުން އެ ކޮންޓްރެކްޓް ބާޠިލް ނުވެއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ އަންދާޒާ ހިސާބަށް މަދުވެގެން 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ގެރެންޓީ ބަލަހައްޓަން ދޭނެވެ.	3.15
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއުޒިޔަމް މެނޭޖްމަންޓް ގޮތުގެ (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 1.02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކޮލާޖް ރިލޭޝަން" ނުވަތަ "ކޮލާޖް އެސޯސިއޭޝަން" ކަމުގައި ބައްލަވާނެ ފަރާތްތަކެއް ގޮތުގައި) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.	3.16

3·17	ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ދިނުވެގެން ކަނޑޭނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގުގެ 15% (ފަނަރަ އިންސައްތަ) އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ މިންވަރަކަށެވެ.
3·18	މި މަސައްކަތް ނުވަތަ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނީ، ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ އަގެއްކަމަށް މެނޭޖްމަންޓުން ފާސްކޮށްފިނަމައެވެ.
4	އެންޓްރީ ހިސާބުއްޔާ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި.
4·1	• ކޯޓޭޝަން (ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅާނީ އެފަރާތުގެ ލެޓަރހެޑްގައެވެ.) • ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ. • ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ (ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) • މި މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އޮފް ވޯކްސް ކުރުވިފައިވާ ޖަދުވަލް 1 ގައިވާ ފޯމު (މި ފޯމު ގެ ހުރިހާބައެއް ހުސްނުވާގޮތަށް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.) • ތަޖުރިބާ ދައްކައިދޭ ލިޔުން (ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ފާއިތުވި 5 އަހަރުތެރޭގައި، މިދާއިރާއިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދީ ނިންމާ އެކަން އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) • ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ މިއޮފީހުގެ ދުވަސްވަރު ގުޅިގެން (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގެ 1·02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ "ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓް" ނުވަތަ "ކްރެޑިޓް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް" ކަމުގައި ބައްލަވާނެގޮތަށް ދުވަހުގެ) އޮތް ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ސެކްޝަން 2: ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުން.

#	ތަފްސީލު
	ކްރައިޓީރިއާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބްމިޝަނެއް ހަމަނުވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެ އެންޓްރީ ހިސާބު ބާތިލްވާނެއެވެ.
1	މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅާ އަގު (90 ޕޮއިންޓް)
	• ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 90 (އަގަށް މާކްސް ދޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް ފުލް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުސޫލުންނެވެ.)
2	ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް (10 ޕޮއިންޓް)
	• ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށް ބަލައިގެން އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ފުލް ޕޮއިންޓް ލިބޭ ގޮތަށް ރޭޝިއޯގެ އުސޫލުންނެވެ. • ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އެއްވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތްތަކަށެވެ. (މަސައްކަތްތަކަށް ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ގުނާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކޮށްދީ ނިންމާ އެކަން އަންގައިދީ ދީފައިވާ ލިޔުމެވެ.) • ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބަލާނީ ފާއިތުވި 5 އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށެވެ.

1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން: (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ނަން) ....
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް: ....
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބީލަމުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން: ....
ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:.. އީމެއިލް އެޑްރެސް:..
2. ވިޔަފާރިއާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ބައި:
މީރާގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ނަން: ....
ޖީއެސްޓީ ޓެކްސް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު: ....
ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން. ☐ ޖެހޭ ☐ ނުޖެހޭ
3- އަގު ހުށަހަޅާ ޝީޓުގެ ބައި:
އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތު: ....
މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު: (ބަންދު ދުވަސް ހިމަނާގެން) ....
މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާއިން):..
ބީލަން ފޯރިއާގެ: ކުންފުނި/އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓޭމްޕް ނަން: އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ތާރީޚް: ސޮއި: